

t2_group_5

(TMdy44WNnkXys95cgKGrxJrrEwHvzu4ncVm)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_group_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow ((r1_struct_0 X2 X1) \Rightarrow (r1_struct_0 \\ & X2 (k2_group_1 X0 X1)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_group_2 X3 X0) \Rightarrow (((r1_struct_0 X3 X1) \wedge (r1_struct_0 X3 X2)) \Rightarrow \\ & (r1_struct_0 X3 (k6_algstr_0 X0 X1 X2)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((l3_algstr_0 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ & (k6_algstr_0 X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge \\ & ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k2_group_1 X0 X1) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_group_3 \\ & X0 X1 X2 = k6_algstr_0 X0 (k6_algstr_0 X0 (k2_group_1 X0 X2) X1) X2))) \end{aligned} \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_group_2 X3 X0) \Rightarrow (((r1_struct_0 X3 X1) \wedge (r1_struct_0 X3 X2)) \Rightarrow \\ & (r1_struct_0 X3 (k2_group_3 X0 X1 X2)))))) \end{aligned}$$